

# URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1	<p>CRNA GORA</p> <p>Opština Bijelo Polje</p> <p>Sekretarijat za uređenje prostora</p> <p>Br.032-352-641-06/4-13/4</p> <p>25.03.2019.godine</p>	 <p>OPŠTINA BIJELO POLJE</p>
2	Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17 ), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, br.87/18) i podnijetog zahtjeva Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za izgradnju ulice Rasadničke na potezu od raskrsnice sa ulicom Volođinom (tjeme 113) do tjemena T24	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje
6	POSTOJEĆE STANJE	
	DUP-om Ciglana – grafički dio saobraćajna infrastruktura u postojećem stanju dio predmetne ulice na potezu od tjemena T24 je do katastarske parcele broj 780/22 je evidentiran kao pristupna saobraćajnica koja nema puni profil ulice i koja kod nadležne Uprave za nekretnine nije evidentirana kao ulica ili put a parcele preko kojih prolazi su u privatnom vlasništvu.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije	

	<p>DUP-om Ciglana su utvrđene saobraćajne površine koje su uslov za prostorni razvoj, organizaciju i razmeštaj sadržaja u okviru ovog područja. Prilikom rekonstrukcije postojećih saobraćajnica kao i projektovanja novih, projektant je dužan da poštuje važeće standarde i tehničke propise, norme i odluke vezane za kategorizaciju ulica i elemente poprečnih i podužnih profila saobraćajnica.</p>
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Rastojanje između dvije regulacione linije definiše profil saobraćajno infrastrukturnog koridora.</p> <p>Članom 13 stav 1 tačka 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Sl.list CG", br.44/18), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu, koji treba da bude ovjeren od nadležnog organa.</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p>U nivelacionom smislu obavezno je pridržavati se propisa za rang novih saobraćajnica. Regulacioni prostor svih saobraćajnica mora služiti isključivo osnovnoj namjeni - neometanom odvijanju javnog, komunalnog, snabdevačkog, individualnog i pešačkog saobraćaja, kao i za smještaj komunalnih instalacija.</p> <p>Tipski poprečni profil sadrži jedinstveni kolovoz sa dvije saobraćajne trake i uglavnom obostrano vođene trotoare. Tipski poprečni profili za mrežu saobraćajnica na teritoriji urbanističke razrade prikazani su na grafičkom prilogu: 05 PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE u R=1:1000 i sastavni su dio ovih uslova.</p> <p>Trase planiranih saobraćajnica u situacionom i nivelacionom planu prilagoditi terenu i kotama izvedenih saobraćajnica sa odgovarajućim padovima.</p> <p>Vertikalno rešenje – niveletu saobraćajnica raditi na osnovu visinskih kota koje su date na raskrsnicama saobraćajnica u grafičkom prilogu, a služe kao orijentacija prilikom izrade Idejnih i Glavnih projekata. Zato je potrebno da za novoprojektovane saobraćajnice gde nema duž njih izgrađenih objekata, a predviđeni su planom, prvo uraditi projekte ulica, a zatim tačnije odrediti kote podova objekata. Vertikalna zaobljenja nivelete izvesti u zavisnosti od ranga saobraćajnice, odnosno računске brzine. Novoplanirane saobraćajnice izvesti sa maksimalnim podužnim nagibom 12% (14%). Poprečne nagibe kolovoza i trotoara projektovati kao jednostrane sa padom 2.5% (2%). Kolovoz izvesti sa zastorom od asfalta. Ovičenja kolovoza raditi od betonskih ivičnjaka 20/24cm ili 18/24cm. Kolsko - pešačke saobraćajnice bez trotoara ovičiti betonskim ivičnjacima 7/20cm u nivou kolovoza, kako bi se omogućilo odvodnjavanje površinskih voda u okolni teren. Ograde duž ovih saobraćajnica raditi od zelenila (žive ograde). Na pešačkim prelazima (rampe) i ulazima u dvorište ovičenja raditi od oborenih ivičnjaka ili bez ivičnjaka.</p> <p>Kolovoznu konstrukciju sračunati na osnovu ranga saobraćajnice, odnosno pretpostavljenog saobraćajnog opterećenja za period od 20 godina i geološko geomehaničkog elaborata, koji daje podatke o nosivosti posteljice, prirodnog terena.</p> <p>Nivelaciju planiranih kolskih i pešačkih površina uskladiti sa okolnim prostorom i sadržajima kao i sa potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda.</p>

	<p>Duž saobraćajnica obezbjediti propisno odvodnjavanje voda sa kolovoza površinski ili putem slivnika i cevovoda do kanalizacije.</p> <p>Pri projektovanju ukrštaja sa okolnim saobraćajnicama, na uglovima obavezno obezbediti trougao posti/vidljivosti.</p> <p>Ograde, drveće i zasadi pored puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost puta i ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja.</p> <p>Kolovozni zastor raditi sa asfaltnim materijalima.</p> <p>Na mjestima pješačkih prelaza upustiti ivičnjake na trotoarima u nivou kolovoza radi omogućavanja nesmetanog saobraćaja kolica za hendikepirana lica.</p> <p>Uraditi kvalitetnu rasvetu svih saobraćajnica i saobraćajnih površina.</p>
8	<p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p>
	<p>Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se spriječava ili ublažava dejstvo elementarnih nepogoda.</p> <p>U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG br.13/2007) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list R CG br. 8/93).</p> <p>U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima (Službeni list SFRJ br. 52/90).</p> <p>Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.</p> <p>Mere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju sve preporuke za planiranje i projektovanje koje su iznesene u ovom DUP-u, a odnose se na planiranje i funkcionalni zoning, planiranje i projektovanje infrastrukturnih sistema, lociranje i fundiranje, tj. izgradnju objekata. Ove mere su u skladu sa rezultatima i preporukama Elaborata o seizmogeološkim istraživanjima urbanističkog područja Bijelog Polja i Tomaševa (Zavod za geološka istraživanja SR Crne Gore, Titograd, 1987.), a posebno sa kartom pogodnosti terena za urbanizaciju i kartom seizmičke mikrorejonizacije koje su u sklopu ovog Elaborata. Pored toga, na svim uslovno stabilnim i nestabilnim terenima obavezno se sprovode posebna inženjersko - geološka, seizmička i geofizička ispitivanja terena na kojima će se graditi pojedini objekti. Ovo se naročito odnosi na terene povećanog seizmičkog rizika i nestabilni tereni.</p> <p>Preporuke za projektovanje infrastrukturnih sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pri projektovanju vodova infrastrukture, a naročito glavnih dovoda potrebno je posebnu pažnju posvetiti inženjersko-geološkim i seizmološkim uslovima terena i tla.</li> <li>- Za izradu vodova infrastrukture treba koristiti fleksibilne konstrukcije, koje mogu da slede deformacije tla. Izbjegavati upotrebu krutih materijala (narmiran beton, azbest-cementne cijevi i sl.) za izradu vodova infrastrukture.</li> <li>- Izbjegavati nasipne, močvarne i nestabilne terene za postavljanje trasa glavnih vodova svih instalacija.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podzemne električne instalacije treba obezbjediti uređajima za isključenje pojedinih reiona.</li> <li>- Pri projektovanju saobraćajnica treba prići ne samo sa ekonomsko-saobraćajnog već i sa aspekta planiranja i projektovanja saobraćaja na seizmički aktivnim područjima.</li> <li>- U sistemu saobraćajnica poželjno je obezbjediti paralelne veze tako da u slučaju da jedna postane neprohodna, postoji mogućnost da se preko druge obezbjedi nesmetano odvijanje saobraćaja.</li> </ul>
9	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
	<p>Prilikom projektovanja i realizacije projekta, a sa ciljem za sprječavanja i(li) ublažavanje uticaja na životnu sredinu pridržavati se važećih zakona, pravilnika, uredbi i drugih akata koja se odnose na zaštitu životne sredine.</p> <p>Ocjenu o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu pribaviti od nadležnog opštinskog organa za zaštitu životne sredine, a u skladu sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br.20/07 i 47/13).</p>
10	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
	<p><u>Zelenilo uz saobraćajnice, drvoredi i ostalo prateće zelenilo - ZUS</u></p> <p>Ova kategorija zelenila igra najvažniju ulogu u povezivanju svih ostalih elemenata pejzažne arhitekture u jedinstven sistem. Nužno je da izgradnju uličnog sistema prati i podizanje drvoreda. Kod primarnih saobraćajnica obavezni su dvostrani drvoredi, a gdje je to moguće, oni bi trebalo da budu drvoredi sa pratećim zelenilom (travnjaci, nisko rastinje). Sekundarne saobraćajnice gdje postoje za to mogućnosti sadrže obostrane drvorede. U ulicama čija širina i raspored trasa podzemnih instalacija ne dozvoljavaju formiranje klasičnog drvoreda treba koristiti ostale vidove linijskog ozelenjavanja i tehničke mjere zaštite (sadnju drvoreda samo na sunčanoj strani ulice, sadnju drveća u kasetama, sadnju sadnica iz kategorije niskog drveća, sadnju šiblja, vertikalno ozelenjavanje itd.). Drvorede na trotoarima je moguće formirati samo u ulicama u kojima je širina trotoara min. 2,5 m</p>
11	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	<p>Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju objekata, saobraćajnica i infrastrukture naiđe na arheološke ili druge nalaze, koji mogu biti kulturno dobro, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja i druge radnje i aktivnosti (Čl. 87 i 88. <i>Zakona o zaštiti kulturnih dobara</i>).</p>
12	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>

	Pri projektovanju i građenju saobraćajnih površina za obezbeđenje pristupačnosti i kretanje lica smanjene pokretljivosti potrebno je pridržavati se Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl. list CG“, br.10/09), kao i drugih standarda i propisa koji karakterišu ovu oblast.
<b>13</b>	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	/
<b>14</b>	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
<b>15</b>	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	/
<b>16</b>	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	Moguća je faznost gradnje, kojom se određuje tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina građenja objekta a sve u skladu sa članom 76. Zakona o planiranju i izgradnji objekata (Sl.list CG 64/17).
<b>17</b>	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
<b>17.1.</b>	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	<p><u>Javna rasvjeta</u>  Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija i parking prostora potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Svjetleća tijela namijenjena javnoj rasvjeti treba postavljati na stubove namijenjene za javnu rasvjetu ili zajedno sa niskonaponskom mrežom 0,4 kV, gdje to uslovi dozvoljavaju. Javnu rasvjetu treba razvijati sa stubovima i svjetilkama tako da zadovolje standarde u pogledu osvijetljenja. Cjelokupnu rasvjetu treba izvesti svjetilkama jedinstvenog i usklađenog tipa koje su mali potrošači el.energije. Posebnu pažnju posvetiti osvjetljenju glavnih i obilaznih saobraćajnica. Pažnju takođe treba posvetiti dekorativnoj rasvjeti objekata. Napajanje instalacije javne rasvjete predviđeno je sa NN polja u TS 10/0,4 kV kablovima PP00 3x25 (16) mm<sup>2</sup>, kao i upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom.</p> <p>Kako je javno osvjetljenje sastavni dio urbanističke cjeline, treba ga izgraditi tako da se zadovolje i urbanistički i saobraćajno - tehnički zahtjevi, istovremeno težeći da instalacija osvjetljenja postane integralni element urbane sredine. Mora se voditi računa da osvjetljenje saobraćajnica i ostalih površina osigurava minimalne zahtjeve koji će</p>

obezbijediti kretanje uz što veću sigurnost i komfor svih učesnika u noćnom saobraćaju, kao i o tome da instalacija osvjtljenja ima i svoju dekorativnu funkciju. Zato se pri rješavanju uličnog osvjtljenja mora voditi računa o sva četiri osnovna mjerila kvaliteta osvjtljenja: -nivo sjajnosti kolovoza, podužna i opšta ravnomjernost sjajnosti, ograničenje zaslepljivanja (smanjenje psihološkog blještanja) i vizuelno vođenje saobraćaja.

Svim saobraćajnicama na području plana treba odrediti svjetlotehničku klasu u skladu sa standardom EN 13201 i preporukama CIE i na osnovu istih vršiti projektovanje osvjtljenja.

Kao nosače svjetiljki koristiti metalne stubove, pocinkovan u toplom postupku minimalnog nanosa cinka od 70 mikrona, a prema standardu EN 10025-S235JR predviđene za montažu na pripremljenim betonskim temeljima, tako da se po potrebi mogu demontirati. Temelje birati prema nosivosti tla definisano kroz projektni zadatak, UTU ili geološka ispitivanja tla. Svetiljke i stubovi treba da budu fabrički ofarbani tečnim ili suvim postupkom odgovarajućeg nanosa koji će obezbijediti adekvatnu zaštitu stubova i svjetiljki u RAL-u prema zahtjevu pejzažnog arhitekta. Pri odabiru stubova voditi računa i o izdržljivosti na udare vjetra, a kao parametre koristiti vrijednosti HMZ dostupne za opstinu Cetinje i u skladu sa istim birati mehaničku čvrstoću, presjek i debljinu zida stuba.

Napajanje javnog osvjtljenja izvoditi kablovski (podzemno), uz primjenu standardnih kablova (PP 00 4x25mm<sup>2</sup>, 0,6/1 kV za ulično osvjtljenje i PP 00 3(4)x16mm<sup>2</sup>; 0,6/1 kV za osvjtljenje u sklopu uređenja terena. Pri projektovanju instalacija osvjtljenja u sklopu uređenja terena oko planiranih objekata poseban značaj dati i estetskom izgledu instalacije osvjtljenja.

Sistem osvjtljenja, iz razloga energetske efikasnosti, realizovati upotrebom svjetiljki sa dimabilnim predspojnim uređajima (DALI, 1-10 Vdc, 0-10 Vdc i slicno). Za kontrolu i povezivanje svjetiljki u cjelokupan sistem kontrole i upravljanja koristiti zicani način komunikacije LSN, PLC ili DALI u zavisnosti od dužine linija i karakteristika i ograničenja predviđenog standarda.

Pri izboru svjetiljki voditi računa o vrsti izvora svjetla, temperaturi boje i visini CRI indeksa. Zbog energetske efikasnosti, niske emisije CO<sub>2</sub> gasa, dugovječnosti i mogućnosti kontrole (dimovanja) birati LED izvore svjetla.

Za sve izvore preporučena temperatura boje je 4000 K, osim na mjestima gdje bi to bili u suprotnosti sa standardom EN 13201 i preporukama CIE i zahtjevima pejzažne arhitekture i dizajna vanjskog osvjtljenja. Ovo se naročito odnosi na dekorativno osvjtljenje zelenih površina i fasada. Pri odabiru svjetiljki voditi računa o nivou blještanja i isti svesti na najmanju moguću mjeru, kako bi se osigurao maksimalan vizuelni komfor svih učesnika u saobraćaju.

Takođe, pri odabiru svjetiljki voditi računa o zadovoljavanju standarda EN62471, čime se garantuje nizak nivo UV zračenja, IC zračenja kao i emitovanja plave svjetlosti od strane svjetiljke. Pri odabiru svjetiljki, dati prednost svjetilkama koje se po pomenutom standardu klasifikuju kao rizicna grupa nula,

što znači da emitovani spektar ne predstavlja foto-biolosku opasnost.

Pri projektovanju osvjtljenja javnih površina i fasada posebno voditi računa o svjetlosnom zagadjenju i isto svesti na najniži mogući nivo.

Maksimalno dozvoljeni pad napona u instalaciji osvjtljenja, pri radnom režimu, može biti 5%. Kod izvedene instalacije moraju biti u potpunosti primjenjene mjere zaštite od električnog udara (zaštita od direktnog i indirektnog napona). U tom cilju, mora se izvesti

polaganje zajedničkog uzemljivača svih stubova instalacije osvjetljenja, polaganjem trake Fe/Zn 25x4 mm i njenim povezivanjem sa stubovima i uzemljenjem napojnih trafostanica. Obezbjediti selektivnu zaštitu kompletnog napojnog voda i pojedinih svjetiljki.

Obezbjediti mjerenje utrošene električne energije. Komandovanje uključenjem i isključenjem javnog osvjetljenja obezbjediti preko centralnog kontrolnog mjesta uređaja za upravljanje osvjetljenjem koje će omogućiti uvid u radno stanje i funkcionalnost svih predspojnih uređaja što će značajno smanjiti troškove održavanja i povećati nivo energetske efikasnosti. Kod stubnih svjetiljki birati takav LED optički blok koji će se sastojati iz izmjenjivih lako dostupnih modula koji će omogućiti njihovu zamjenu nakon otkaza ili zastarjelosti. Sve svjetiljke treba da budu opremljene LED svjetlosnim izvorima minimalnog vijeka trajanja 50 000 radnih sati do nivo 80% nominalnog svjetlosnog fluksa.

Za polaganje napojnih vodova važe isti uslovi kao i kod polaganja ostalih niskonaponskih vodova.

Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG i to:

-Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)

-Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Sekretarijat je aktom br.032-352-641-06/4-13/3 od 04.03.2019.godine od DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ – Regon 6, zatražio uslove vezano za položaj njihovih instalacija na predmetnoj lokaciji.

CEDIS je primio zahtjev 05.03.2019.godine i dana 08.03.2019 godine dostavio akt broj 30-20-06-897.

Uslovi za polaganje TT kablova i priključenje objekata

Trase planirane telekomunikacione kanalizacije potrebno je uklopiti u trase trotoara ili zelenih površina, jer bi se u slučaju da se telekomunikaciona okna rade u trasi saobraćajnice ili parking prostora morali ugraditi teški poklopci sa ramom i u skladu sa tim uraditi i ojačanje okana, što bi bilo neekonomično.

## 17.2. Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

**Vodovod trasirati** lijevom ili desnom stranom ulice (gdje god je moguće u trotoaru, tj. javnoj površini).

**Atmosfersku kanalizaciju trasirati** osovinom kolovoza ili izuzetno zbog postojećih instalacija ili poprečnih padova kolovoza jednom stranom kolovoza na odstojanju 1 m od ivičnjaka.


Za odvođenje atmosferskih voda sa površina ulica i trgova postavljaju se slivnici sa taložnicima. Minimalno rastojanje slivnika je 5-100 m, za male padove saobraćajnica, odnosno oko 30 m za saobraćajnice sa velikim nagibom.


**Fekalnu kanalizaciju treba trasirati** osovinom kolovoza ili izuzetno zbog postojećih instalacija ili poprečnih padova kolovoza jednom stranom kolovoza na odstojanju 1,6 m od ivičnjaka, u kom slučaju je trasirana osovinom.

Polaganje kanalizacije u trotoar može se dozvoliti samo izuzetno, uz dokumentovano obrazloženje i sa posebnim mjerama zaštite.

	<p>Ukoliko nije moguća trasa u okviru regulacije saobraćajnice, vodovod ili kanalizaciju treba voditi granicom katastarskih parcela uz saglasnost oba korisnika.</p> <p>Sekretarijat je aktom br.032-352-641-06/4–13/2 od 04.03.2019.godine od DOO Vodovod „Bistrica“ zatražio uslove za priključenje.</p> <p>DOO Vodovod „Bistrica“ je primio zahtjev 05.03.2019.godine i pošto u zakonom propisanom roku od 15 dana nisu dostavili traženo, to se shodno članu 74 stav 8 Zakona smatra da su saglasni sa dostavljenim urbanističko – tehničkim uslovima.</p>
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	/
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sledeće preporuke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl.list CG", br.40/13).</li> <li>-Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Sl.list CG", br.33/14).</li> <li>-Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("Sl.list CG", br.41/15).</li> <li>-Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.59/15).</li> <li>-Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("Sl.list CG", br.52/14).</li> </ul>
18	<p>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</p>
	<p><u>Geodetski radovi i izrada projekata</u></p> <p>Sastavni dio projekata izgradnje atmosferske kanalizacije je geodetsko snimanje terena, objekata, podzemne i nadzemne infrastrukture i drveća u razmjeri 1:250, radi dobijanja preciznih podataka za izradu nivelacionog plana.</p> <p>Geodetski snimak naročito mora da ima visinsku predstavu (kote) u količini koja je neophodna za izradu projekata saobraćajnice.</p> <p><u>Meteorološki podaci:</u></p> <p>Područje opštine Bijelo Polje ima umereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu. Dolinski dio karakteriše umereno topla i vlažna klima sa toplim ljetima. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,4 C. Najtopliji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,1 C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,9 C. Srednja godišnja vrednost insolacije je 1 635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova.</p> <p>Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluvimetrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijlu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). Za područje opštine Bijelo Polje, obimnije</p>

	<p>snežne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart.</p> <p>Snežni pokrivač traje oko 5 meseci. Srednja godišnja suma padavina je 920mm. Srednja mjesečna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8mm, a najmanja u avgustu 55,1mm.</p> <p>Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.</p> <p>U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.</p>	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
20	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	/
	Površina urbanističke parcele	/
	Maksimalni indeks zauzetosti	/
	Maksimalni indeks izgrađenosti	/
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	/
21	DOSTAVLJENO: -Podnosiocu zahtjeva	

	-Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje -U spise predmeta -a/a	
22	OBRAĐIVAČI URBANISTIČO- TEHNIČKIH USLOVA:	Budimka Bošković
		
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	Aleksandra Bošković
24	M.P.	potpis ovlaštenog službenog lica 
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	- Akt broj 30-20-06-897 od 06.03.2019.godine izdat od strane CEDIS-a. - Digitalna forma plana saobraćaja iz DUP-a Ciglana




GRANICA URBANISTIČKE PARCELE	UP 123
BROJ URBANISTIČKE PARCELE	1
GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA	7779
BROJ BLOKA	1
GRANICA I BROJ KATASTARISKE PARCELE	1/10
STANOVANJE MALE GUSTINE	1/15
STANOVANJE SREDNJE GUSTINE	1/20
STANOVANJE VEĆE GUSTINE	1/25
POVRŠINE ZA CENTRALNE DEJATNOSTI	1/30
POVRŠINE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE	1/35
POVRŠINE DRUMSKOG SAOPRAĆAJA	1/40
POVRŠINE ZA ŠKOLSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU	1/45
POVRŠINE ZA PEVAČAČNO UREĐENJE I JAVNE NAMJENE	1/50
POVRŠINE ZA PEVAČAČNO UREĐENJE SPECIJALNE NAMJENE	1/55
DRUGO POLJOPRIVREDNO ZEMLIŠTE	1/60


CRNA GORA



OPŠTINA BIJELO POLJE

Naziv plana :





- LEGENDA:
- GRANICA PLANA
  - GRANICA URBANISTIČKI FUNKCIJSKI NAČELNI
  - LP 123 — BLOK URBANISTIČKE FUNKCIJE
  - GRANICA URBANISTIČKI BLOK
  - BLOK IZOLA
  - GRANICA I URUGANISTIČKIM FUNKCIJE
  - KOLETO POKRETOG PROMETA

CRNA GORA	
OPŠTINA BUELO POLJE	
	
Naziv plana	
DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "CIGLANA"	
Izradio: J. Jovanović, Inženjer arhitekture, "Cigara" Projekat: 10.10.2012. godine, 10.10.2012. godine Priloga: 10.10.2012. godine, 10.10.2012. godine	
Ovlašćenje: 10.10.2012. godine Datum: 10.10.2012. godine Opština: Buelo Polje Katastarska opština: Buelo Polje Katastarski list: 10.10.2012. godine	
Naziv: Plan Broj: 03	
<b>03 PLAN PARCELACIJE</b>	
"Ogova" Jastre	














13	1331434.00	4100000.04	404	203	1331433.21	4100000.02
14	7397841.71	4766531.88	203	7397509.84	4766006.44	
15	7397808.87	4766530.39	204	7397650.83	4766683.82	
16	7397777.06	4766529.04	205	7397672.00	4766670.32	
17	7397767.98	4766528.63	206	7397674.66	4766668.29	
18	7397765.30	4766524.62	207	7397681.40	4766662.20	
19	7397771.73	4766506.48	208	7397686.55	4766657.54	
20	7397776.33	4766503.16	209	7397689.82	4766655.05	
21	7397784.63	4766502.98	210	7397704.96	4766645.66	
22	7397786.88	4766503.14	211	7397705.94	4766645.04	
23	7397788.59	4766499.56	212	7397709.08	4766642.63	
24	7397778.31	4766495.26	213	7397714.20	4766637.92	
25	7397778.28	4766491.64	214	7397718.47	4766635.28	
26	7397791.23	4766478.77	215	7397734.81	4766627.89	
27	7397815.76	4766428.82	216	7397737.27	4766626.78	
28	7397829.57	4766400.70	217	7397743.21	4766624.09	
29	7397830.92	4766401.36	218	7397748.41	4766621.74	



394	7397685	344766555	27	772	7397079	174766376	03	961	7397620	644766298	58	1150	7397299	674765950	74
395	7397673	144766666	29	773	7397091	724766373	35	962	7397614	074766296	57	1151	7397304	934765951	70
396	7397670	484766668	87	774	7397097	204766372	20	963	7397608	354766295	28	1152	7397315	684765946	98
397	7397666	494766670	87	775	7397103	804766368	90	964	7397576	764766236	27	1153	7397317	364765941	70
398	7397649	494766681	71	776	7397105	474766367	26	965	7397582	814766228	18	1154	7397317	274765940	55
399	7397298	184766372	09	777	7397110	734766363	01	966	7397601	344766230	34	1155	7397316	574765931	49
400	7397283	194766364	02	778	7397124	024766360	21	967	7397641	124766255	14				
401	7397280	314766347	02	779	7397124	604766349	22	968	7397672	814766268	61				
402	7397288	544766338	28	780	7397132	054766341	47	969	7397675	494766269	73				
403	7397301	004766325	02	781	7397136	084766338	10	970	7397724	414766292	33				
404	7397307	644766325	12	782	7397137	364766337	27	971	7397726	124766296	97				
405	7397308	634766326	21	783	7397149	624766330	04	972	7397720	184766341	15				
406	7397321	074766337	30	784	7397152	014766328	63	973	7397717	874766335	14				
407	7397331	394766343	75	785	7397163	314766317	97	974	7397760	144766243	59				
408	7397342	844766349	55	786	7397174	414766301	89	975	7397767	154766240	78				
409	7397390	754766373	75	787	7397181	904766291	05	976	7397817	194766260	47				
410	7397439	354766398	29	788	7397183	604766288	59	977	7397831	714766266	19				
411	7397497	644766427	74	789	7397189	914766281	67	978	7397831	244766269	77				
412	7397526	234766442	18	790	7397203	164766270	55	979	7397834	964766271	23				
413	7397531	524766444	79	791	7397205	164766268	86	980	7397840	524766268	04				
414	7397540	904766448	68	792	7397216	504766265	52	981	7397841	454766268	41				
415	7397608	514766473	85	793	7397220	934766266	75	982	7397860	054766263	88				
416	7397609	104766472	47	794	7397228	414766270	14	983	7397861	534766270	84				
417	7397621	884766477	23	795	7397238	264766274	60	984	7397861	924766272	26				
418	7397654	574766492	08	796	7397262	164766276	76	985	7397869	154766279	87				
419	7397675	244766501	48	797	7397278	694766267	53	986	7397887	584766287	18				
420	7397726	364766524	71	798	7397284	484766260	38	987	7397886	104766290	90				
421	7397730	294766526	50	799	7397289	884766249	23	988	7397904	024766298	01				
422	7397740	834766530	61	800	7397294	804766234	82	989	7397920	624766306	59				
423	7397761	194766535	07	801	7397296	824766230	25	990	7397927	944766311	34				
424	7397768	424766535	65	802	7397301	284766220	19	991	7397930	124766307	98				
425	7397841	074766538	77	803	7397305	004766212	18	992	7397963	374766329	57				
426	7397889	594766522	54	804	7397312	874766198	41	993	7397965	154766334	92				
427	7397895	444766522	17	805	7397322	054766185	42	994	7397928	214766434	19				
428	7397896	434766522	80	806	7397332	264766172	01	995	7397921	514766436	38				
429	7397924	524766540	54	807	7397332	264766165	60	996	7397907	644766427	23				
430	7397935	694766547	60	808	7397321	324766122	64	997	7397869	974766405	84				
431	7397948	324766554	74	809	7397221	324766119	35	999	7397860	214766401	03				
432	7397956	344766558	78	810	7397212	774766115	41	1000	7397833	294766389	52				
433	7397974	484766567	92	811	7397200	034766115	41	1001	7397810	474766379	76				
434	7398012	834766587	63	812	7397171	364766112	98	1001	7397775	924766364	99				



5149.83	676	7397296.09	4766317.84	865	7397638.38	4766436.08	1054	7397396.13	4766047.08
5147.40	677	7397297.09	4766316.45	866	7397639.55	4766435.91	1055	7397403.29	4766046.12
5141.12	678	7397292.87	4766308.75	867	7397652.76	4766438.58	1056	7397409.91	4766053.52
5138.59	679	7397279.39	4766273.45	868	7397676.28	4766452.78	1057	7397405.35	4766051.63
5132.35	680	7397275.05	4766274.96	869	7397678.01	4766453.83	1058	7397401.47	4766060.85
5126.69	681	7397261.51	4766280.50	870	7397677.21	4766455.10	1059	7397406.07	4766062.81
5112.78	682	7397236.82	4766277.79	871	7397679.61	4766456.54	1060	7397402.98	4766070.15
5111.59	683	7397226.09	4766272.93	872	7397689.88	4766461.63	1061	7397398.36	4766068.18
5107.79	684	7397221.73	4766270.95	873	7397699.02	4766466.15	1062	7397390.65	4766086.63
5103.08	685	7397216.32	4766269.55	874	7397727.78	4766480.38	1063	7397395.55	4766088.73
5102.00	686	7397205.67	4766273.02	875	7397750.68	4766491.71	1064	7397401.80	4766105.73
5102.06	687	7397198.13	4766279.34	876	7397753.02	4766492.87	1065	7397403.29	4766111.58
5099.63	688	7397192.82	4766283.80	877	7397770.17	4766495.65	1066	7397402.96	4766112.36
5098.38	689	7397186.21	4766290.97	878	7397770.39	4766499.79	1067	7397455.95	4766134.69
5095.40	690	7397179.37	4766300.87	879	7397762.12	4766523.19	1068	7397457.89	4766130.08
5085.90	691	7397165.35	4766321.16	880	7397760.68	4766522.72	1069	7397459.29	4766130.67
5058.11	692	7397154.45	4766331.25	881	7397755.58	4766525.63	1070	7397474.00	4766134.48
5051.64	693	7397139.55	4766340.05	882	7397750.03	4766524.42	1071	7397479.67	4766134.78
5049.39	694	7397134.24	4766344.24	883	7397742.99	4766522.37	1072	7397483.56	4766134.78
5050.49	695	7397130.75	4766347.87	884	7397733.76	4766518.74	1073	7397483.56	4766139.78
5049.81	696	7397129.83	4766351.89	885	7397699.41	4766503.13	1074	7397503.56	4766139.78
5044.77	697	7397136.28	4766371.61	886	7397684.92	4766496.54	1075	7397503.56	4766136.27
5042.84	698	7397139.23	4766380.64	887	7397674.86	4766491.97	1076	7397506.29	4766136.28
5039.91	699	7397144.30	4766396.15	888	7397658.93	4766484.73	1077	7397509.78	4766140.00
5034.85	700	7397145.45	4766399.67	889	7397625.12	4766469.36	1078	7397508.90	4766161.05
5017.27	701	7397147.71	4766408.06	890	7397599.32	4766459.76	1079	7397504.16	4766165.37



30	4766396.15	888	7397658.93	4766484.73	1077	7397509.78	4766140
45	4766399.67	889	7397625.12	4766469.36	1078	7397508.90	4766161
71	4766408.06	890	7397599.32	4766459.76	1079	7397504.16	4766165
86	4766415.42	891	7397560.68	4766445.37	1080	7397476.08	4766165
69	4766440.10	892	7397546.90	4766440.24	1081	7397473.04	4766165
87	4766443.63	893	7397543.01	4766438.79	1082	7397464.45	4766164
02	4766485.79	894	7397533.34	4766434.56	1083	7397448.84	4766158
98	4766499.08	895	7397501.12	4766418.29	1084	7397448.85	4766154
54	4766504.53	896	7397495.76	4766415.58	1085	7397428.03	4766145
65	4766504.53	897	7397945.00	4766412.00	1086	7397386.39	4766128
68	4766504.48	898	7397947.10	4766411.19	1087	7397360.94	4766118
74	4766503.96	899	7397978.76	4766427.56	1088	7397360.56	4766119
24	4766501.75	900	7398001.26	4766438.18	1089	7397355.34	4766121
46	4766498.87	901	7398007.37	4766441.60	1090	7397344.29	4766116
88	4766493.61	902	7398040.45	4766463.27	1091	7397342.43	4766121
57	4766487.46	903	7398041.33	4766462.06	1092	7397444.95	4766163



580.16	830	7397005.U14/66149.34	1019	7397301.U4/66005.U3
589.38	831	7396994.334766159.30	1020	7397286.514766015.44
592.82	832	7396980.164766168.99	1021	7397276.424766025.54
592.15	833	7396964.534766176.10	1022	7397272.124766029.84
590.25	834	7396950.344766181.15	1023	7397275.174766032.45
583.38	835	7397337.344766335.57	1024	7397289.344766018.26
568.04	836	7397302.574766238.26	1025	7397303.324766008.69
529.34	837	7397309.674766222.25	1026	7397315.964766003.89
506.91	838	7397326.844766193.17	1027	7397315.904766004.09
500.27	839	7397341.004766174.56	1028	7397339.044765992.46
496.38	840	7397349.664766172.10	1029	7397353.294765985.30
494.81	841	7397359.314766175.82	1030	7397381.264765971.24
487.35	842	7397424.884766182.39	1031	7397389.634765974.66
484.80	843	7397456.784766176.98	1032	7397392.264765982.35
483.86	844	7397459.614766181.78	1033	7397394.034765988.07
480.18	845	7397462.154766232.66	1034	7397395.534765994.35
477.82	846	7397462.654766242.58	1035	7397396.794766000.37











L.D. br. 13  
Razmjera 1:1000











LEGENDA

- GRANICA PLANA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- BRU URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
- BRU BLOKA
- GRANICA I BRU KATASTRSKE PARCELE
- KOLIKO PLESADNE POKVAŠNE
- FEKALNA KANALIZACIJA
- PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
- ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
- PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
- POSTUJEĆE REVIZIJSKO OČNI
- SMJER ODVODNIA FEKALNE KANALIZACIJE

POSEBNA NAPOMENA: USLED NEDOSTATKA KATASTRSKE PODZEMNE INSTALACIJA  
TRASE ČIJEVOVODA SU POKAZANE SEMATIČKI

CRNA GORA


OPŠTINA BIJELO POLJE





L.D.br.13  
Razmjera 1:1000





Na projektu su radili:   
 Arhitekt: [illegible]   
 Inženjer: [illegible]   
 Datum: [illegible]



- GRANICA PUNA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- BROJ URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
- BROJ BLOKA
- GRANICA I BLOKATASTORJE PARCELE
- KULISKO PLEŠAČKE POKRŠENE
- ELEKTROOD 230V
- ELEKTROOD 35kV
- ELEKTROOD 30 kV planim
- ELEKTROOD 30 kV uklop
- ELEKTROOD 10 kV
- ELEKTROOD 10 kV prihv
- ELEKTROOD 10 kV uklop
- POSTOJEĆA TRAGOSTANICA
- PLANIRANA TRAGOSTANICA

POSEBNA NAPOMENA: USLED NEDOSTATKA MAJESTRI PODZEMNIH INSTALACIJA  
TRASE VODOVA SU PRIKAZANE SEMATIČKI

CRNA GORA  
OPŠTINA BIJELO POLJE



L.D.br.13  
Razmjera 1:1000





L.D.br.13  
Razmjera 1:1000





LEGENDA

- GRANICA PLANA
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- BRČU URBANISTIČKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKOG BLOKA
- BRČU BLOKA
- GRANICA I BRČU KATASTRSKE PARCELE
- KOLIKO PRAŠĆAKE POVRŠINE
- TK PODZEMNI VOD
- TK PODZEMNI VOD (paran)
- TK OKNO
- TK OKNO (paran)
- TELEFONSKA CENTRALA

POSEBNA INFORMERA, USLED NEDOSTATKA IZRAZA PODZEMNIH INSTALUCIA  
 TRASE VODOVA SU PRIVAZNE ŠEMATIZIR

CRNA GORA

OPŠTINA BIJELO POLJE



Naziv plana:

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "CICI ANA"





Crna Gora  
OPŠTINA BIJELO POLJE

Prijava: 08.03.2019			
Org. broj	Broj	Prijava	Vrijednost
0614	897		

 <b>Crnogorski elektrodistributivni sistem</b>	Društvo sa ograničenom odgovornošću <b>„Crnogorski elektrodistributivni sistem“</b> Podgorica, Uli. Milutinovića br. 12 tel: +382 20 408 400 fax: +382 20 408 413 www.cedis.me	Sektor za pristup mreži <b>Služba za pristup mreži Regiona 6</b> Ul. Volodina bb, Bijelo Polje tel: +382 487 168 fax: +382 487 168 Br. 30-20-06-350 U B. Polju 06.03.2019. godine
--	--	---

Obrazac br. 6

DOO »Crnogorski elektrodistributivni sistem« Podgorica, na osnovu čl. 60, čl. 105 Zakona o upravnom postupku (»Sl.list CG« br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) i Ovlašćenja broj 10-10-57362 od 11.12.2018.godine, podnosim

**ZAHTJEV  
za otklanjanje nedostataka**

Uvidom u Vaš zahtjev br. 032-352-641-06/4-13/3 od 04.03.2019.god.(zavedeno na arhivi CEDIS Region 6 broj.30-20-06-942 od 05.03.2019.godine), za izdavanje Elektroenergetskih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju ulice Rasadničke na potezu od raskrsnice sa ulicom Volodinom (tjeme 113) do tjemena 124. investitora Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje, utvrđeno je da niste dostavili svu potrebnu dokumentaciju, zbog čega ne možemo postupiti po predmetnom zahtjevu.

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana od prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6, dostavite:

- jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekat.

Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno članu 60 i čl.105 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), posebnim rješenjem Vaš zahtjev biće odbijen.

**Zahtjev obradio:**  
**Glavni inženjer za pristup mreži Regiona 6**  
**Violeta Knežević, dipl.el.ing.**

*Violeta Knežević*

**Crnogorski elektrodistributivni sistem**  
**Sektor za pristup mreži**  
**Šef Službe za pristup mreži Regiona 6,**  
**Miloš Marić, dipl.el.ing.**

*Miloš Marić*

- Dostaviti:
- Podnosiocu zahtjeva Sekretarijatu za uređenje prostora, Bijelo Polje
  - Sektor za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
  - a/a